



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKIM
SAVJETNICIMA**

Prolašavam **Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 30. jula 2025. godine.

Broj: 01-009/25-1510/2

Podgorica, 01. avgust 2025.godina

PREDSJEDNIK CRNE GORE

Jakov Milatović



Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2025. godini, dana 30. jula 2025. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKIM SAVJETNICIMA

Član 1

U Zakonu o poreskim savjetnicima („Službeni list RCG“, br. 26/07 i 34/07 i „Službeni list CG“, broj 47/19) u članu 15 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, informacije koje je stranka povjerila poreskom savjetniku ili je te informacije saznao u svom radu na drugi način, poreski savjetnik je dužan da dostavi organu uprave nadležnom za poslove poreza kad taj organ to zahtijeva za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organom države članice Evropske unije ili druge države, odnosno teritorije države.“

Član 2

Poslije člana 20a dodaje se novo poglavlje i član koji glase:

„KAZNE NE ODREDBE

Član 20b

(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) na poslovnim ispravama ne istakne naziv izdavaoca i broj i datum izdavanja licence (član 7 stav 3);

2) u nazivu društva ne koristi oznaku „poreski savjetnici“ (član 13 stav 1);

3) ne osigura od odgovornosti eventualnu štetu koju bi mogao učiniti obavljanjem djelatnosti (član 14 stav 1);

4) ne produži osiguranje od odgovornosti (član 14 stav 4);

5) ne čuva dokumenta koja ne vrati stranci najduže pet godina od dana njihovog primanja ili nastanka (član 15 stav 2);

6) ne sačini zapisnik sa popisom dokumenata koja se vraćaju stranci, nakon isteka roka iz člana 15 stav 2 ovog zakona (član 15 stav 3);

7) na zahtjev organa uprave nadležnog za poslove poreza ne dostavi informacije za potrebe oporezivanja i razmjene informacija sa nadležnim organom države članice Evropske unije ili druge države, odnosno teritorije države, koje je stranka povjerila poreskom savjetniku ili je te informacije saznao u svom radu na drugi način (član 15 stav 5);

8) poreski savjetnik, odnosno privredno društvo iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona ne podnese zahtjev za upis u Registar stranih poreskih savjetnika, odnosno Registar povremenih i privremenih pružalaca usluga, radi obavljanja poslova poreskog savjetovanja u Crnoj Gori (član 20a stav 1).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana kazniće se i preduzetnik-fizičko lice koje poslove poreskog savjetnika obavlja kao samostainu djelatnost, novčanom kaznom od 500 eura do 5.000 eura."

Član 3

U članu 24a riječi: „5 i člana 20a" zamjenjuju se riječima: „5, člana 20a i člana 20b stav 1 tačka 8".

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 16-1/25-1/4

EPA 544 XXVIII

Podgorica, 30. jul 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 28. SAZIVA

PREDSJEDNIK

Andrija Mandić

